

Tèma 1 Crestiantats ed Islam (sègles VIau-XIIIau), mondes en contacte.

5^{au}
2 sostèmas
11 òras

Sous-thème 1 »» Bizància ed Europa carolingiana.

Sous-thème 2 »» De la vaduda de l'Islam a la presa de Bagdad peus Mongòus : poders, societats, cultures.

Somari de las ressorças

Activitats

[Frisas cronologicas](#)

[Vocabulari](#)

[Repèris istoric importants](#)

[Personatges istorics importants](#)

[Cors](#)

[Mapae mentau](#)

Les nocións granas deu tèma



Empèri

Qu'es un ensembs de pòbles e de territoris units dab l'autoritat d'un medish capdau, l'emperador (califa, basileus, emperador).

Contactes


Qu'es un territori (espaci de contactes) ou ua hèita (acarament militar) qui hica en relation poders e populacions.

Un empèri = mantun pòble

Mes l'emperaire que gavida,



Qu'a lo **poder politic e militair**, de còps religiós.



Contactes arrusts

Expansion de l'Occident cap au monde musulman capvath la **Mediterranea**, crotzadas.



Contactes frutècs

Negòci capvath la **Mediterranea**, contactes intellectuaus.

calife خليفة girafe زرافة

الك chiffre صفر maga إلخ

الجبر coton قطن élixir

أمير البحار macabre مقبرة tooubib

الكيمياء alchimie شرب almaanach خ

Activitats

- ▶ L'Empèri bizantin et l'Empèri carolingian **4ò**

2 estudis distints, la classa qu'es mieipartida en dus « empèris ». Tribalhs de grops (a 4) sii sus l'empèri bizantin (manau de classa pp.16-17), sii sus l'empèri carolingian (manau de classa pp.18-19). Restitucion orau de 5 minut, co-evaluacion.

- ▶ Vaduda de l'Islam, installacion, califat **2ò**

Tablèu perpausat com modèle, **construccion d'un tablèu sintetic** dab l'ajuda deu manau de classa pp.30-40 (tribalh individua) – **personalizacion deu tablèu esperat, evaluacion dens lo quadèrn, nòta perfectibla.**

Muhammad	Practices granas de l'islam	Coran	Conquistas	Califat	Civilizacion, arrajada

- ▶ Los contactes entre Crestians et entre Crestians e Musulmans **3ò**


Manau de classa p. 32 et DOSSIÈR (manau e <http://ddc.arte.tv/cartes/65#>) distribuits suus contactes arrusts (las crotzadas) e suus contactes frutècs. Tribalh individua, realization d'ua mapa mentau o d'un sketchnoting. Tribalh notat, nòta perfectibla.

Competéncias tribalhadas

- Repèris temps : arrègne de Justinian, Carlesmanhes, Egira, Presa de Jerusalèm, Presa de Constantinople, Presa de Bagdad
- Reperà's dens l'espaci : mapa deu monde mediterranean au siècle IX^{au}
- Mapas de medishs lòcs a temps desparièrs, mesa en perspectiva istorica
- Analizar e comprénder un document
- Practicar lengatges desparièrs en istoria e en geografia
- Cooperar e mutualizar

Autors deus cors : Catherine Lavie, Olivier Fourrier – Traduction en Occitan : M. Barria

Repères dens lo temps



Apèrs - tribalhar & compréner

Cors ad escotar en Mp3 sur histographie : <https://histographie.net/>

Vocabulari Bizància ed Europa carolingiana

Aureòla (ua) : un signe circulari qui designa las personas protegidas per Diu (com los sants o los emperadors per exemple).

Basileus : (grèc basileus, rei) titre oficiau deus emperadors de l'Empèri roman d'Orient. A l'epòca bizantina, qu'es sinonim d'emperador.

Comte : un gran personatge nomenat par l'emperador per administrar un territori, lo comtat.

Contacte (un espaci de) : qu'es un territori (espace de contactes, com la Mediterranea) o ua hèita (acarament militar, com las crotzadas) qui hica en relacion poders e populacions.

Crisme (lo) : un simbòu crestian significant Crist en grèc.

Empèri : qu'es un ensembs de pòbles e de territoris units dab l'autoritat d'un medish capdau, l'emperador.

Erquisma (l') : deu grèc schisma = arrompedura, qu'es la desseparacion entre la glèisa crestiana catolica e la glèisa crestiana ortodòxa. L'erquisma que's dabanè en 1054.

Evangelizacion (ua) : lo hèit de predicar, díser, l'Evangèli (tèxt crestian) a las populacions non crestianas pe'us convertir au cristianisme.

Icòna (ua) : imatge religiós, representant lo Crist o la Vièrja o un sant, pintrada sus bòi e ondrada dab huelhas d'aur. Los Ortodoxes que venèran las icònias.

Missi dominici (deu latin missus : mandat, e dominus : mèste) : los mandats de l'emperador encargats de susvelhar los comtes.

Mosaica (ua) : qu'es l'assemblament de petits carrats de ceramica en color (les tessèlas) et qui fòrman un dessenh.

Patriaca de Constantinople (lo) : qu'es lo capdau espiritual de la glèisa ortodòxa.

Pavés (un) : un gran escut suu quau los generaus romans èran portats en cas de trimfe. La practica qu'es tanben espandida en çò deus Francs.

Porpre (lo) : la color arroja escura aconsiada au poder impariau dens l'empèri bizantin.

Religion ortodòxa (la) : la religion crestiana desseparada de la glèisa catolica per desavienèncias de poder politic au debut deu sègle XIau.

Vikings (los) : pòble de guerrièrs vienus deu Nòrd d'Euròpa (Escandinavia) et qui's dèn ad invasions dens Euròpa tota entre los sègles VIau e VIIIau après Jèsus-Crist.

Vocabulari De la neishença de l'Islam a la presa de Bagdad peus Mongòus : poders, societats, culturas.

Abbassides (los) : dinastia deus califas arabes arregnant de 750 a 1258.

Cadí : jutge qui ren la jusícia en se basar suu Coran.

Califat (lo) : le sistèma politic e lo territòri on arrègna un califa.

Califa : capdau politic e religiós deus musulmans, successor de Mohammed. Que gavida l'empèri musulman.

Shiites : musulmans per qui lo califa e deu descénder de la familia tanhenta de Mohammed, valent a díser aquesta deu son gendre, Ali.

Coran : « récitation » en arabe, qu'es lo tèxt sacrat considerat com la paraula divina transmesa a Mohammed.

Djihad (Jihâd) : esfòrc; esfòrc sus simedish; luta; guèrra senta per dehener l'islam.

Emir : governador de província, capdau de l'armada, qui a per ròtle de manténer l'òrdi.

Hadith : ensem de las paraulas e deus actes atribuits a Mohammed

Hammam : banhs publics.

L'Egira : en 622, partença de Mohammed de La Meca per l'athrib, qui pren apuish lo nom de Medina. L'Egira que marca lo debut deu calendèr musulman.

Islam : significa « sosmetuda » a la voluntat d'Allah ; nom de la religion predicada per Mohammed.

Monoteisme : credença en un diu unic.

Mesquita (ua) : lòc de culte deus musulmans, que s'i amassan per pregar.


Omeiades (los) : dinastia deus califas arabes arregnant de 661 a 750.

Sîra : « vita » de Mohammed, escriuta au siècle VIIIau.

Sok : barri deus comerçants et deus mestieraus.


Sunnites : los musulmans mei nomerós, favorables a l'arrespècte estricta de la tradicion establida per la Sunna (racontes e perpaus de Mahomet).

Vizir : ministre.



Repèris istorics de compte har

Repèris dens lo temps



- 622 : Egira e debut de l'èra musulmana.
- 800 : coronament imperiau de Carlesmanhes.
- 1054 : excomunicacion mutua deu papa et du patriarcha de Constantinople.
- 1204 : sacamenderia de Constantinople peus crotzats qui marca l'arrompedura definitiu entre crestiantats occidentau et orientau.

Personatges istorics de compte har

Crestientats ed Islam (sègles VIau-XIIIau), mondes en contacte



Cors

1. Bizància ed Euròpa carolingiana

De l'empèri roman d'Orient a l'empèri bizantin

Dens lo monde crestian, la noción d'empèri qu'es un eretatge de la romanitat. Aqueste eretatge qu'es doble e a còps conflictuau despuish la mieipartida de l'empèri roman : un empèri roman d'Occident ed un empèri roman d'Orient. En 380, l'emperador Teodòse per l'Orient et l'emperador Gracian per l'Occident qu'avèvan hèit deu cristianisme la religion oficiau de l'empèri roman : **le caractère sacrat de l'emperador que remanda donc a la soa relacion dab la glèsa crestiana.**

Atau, lo titre « d'Auguste » (empèri roman d'Occident), qui balha a l'emperador ed a la soa autoritat (auctoritas) un caractère sacrat, que vad a Constantinople (empèri roman d'Orient) lo titre de « Basileus ». Quan Carlesmanhe e's hè coronar emperador en 800, que repren lo titre « d'Auguste » (empèri roman d'Occident).


Los emperadors bizantins que's percèben com emperadors romans. Atau au siècle VIau, **Justinian 1^{er}** (527-565) que tempta de senhorejar l'ensem de l'ola mediterranèa. **Qu'arredigeish lo son còdi de leis en latin.**

L'empèri bizantin qu'evolua au briu deus sègles. Lo son cristianisme que's distingueish chic a chic d'aqueth de Roma. Las soas practicas que's dessemblan dab lo maridatge deus prèstes, lo **culte deus imatges**, la missa en grèc e la batiada (tripla immersion). Aquò que da neishençça ad un corrent crestian navèth : la **religion ortodòxa**. La soa populacion que desdèisha lo latin au profièt deu grèc. Lo son territòri qu'es d'ara enlà centrat suus Balçans ed Asia menora.

La formacion de l'empèri carolingian

En Occident, la **dinastia carolingiana** qu'es fondada per Pepin le Bref qui vad rei en 751. Lo son hilh **Carlesmanhe** que contunha la soa òbra en dehener la Crestiantat. Qu'evangeliza los Saxons. **En 800, qu'es coronat emperador a Roma.** IQue gavida lo son empèri despuish Ais-la-Capèra en s'emparar suus comtes et suus avèses. Que susvèlha las lors accions mercés aus missi dominici.

Per melhorar la coneishençça deu cristianisme, **l'emperador qu'encoratja lo desenvolopament de la cultura e de las letras.** A la mòrt de Carlesmanha, com ac vòu la tradicion germanica, lo son empèri qu'es partatjat entre los sons tres arrèrhilhs. Qu'es lo **partatge de Verdun en 843. Tres reiaumes que remplaçan l'empèri.**



Dus mondes miaçats.

L'empèri bizantin e l'Occident que son acarats ad invasions numerosas a partir deu sègle IXau : los Viking au Nòrd, los Arabes au Sud et los Hongrés, los Eslaus e los Bulgars a l'Èst.

Las rivalitats que s'ahorteishen tanben entre los crestians d'Occident e los crestians d'Orient. Las diferéncias religiosas e las oposicions politicas que mian a **l'Erquisma de 1054** : glèisas crestianas desseparadas, aquesta deu patriarca de Constantinople ed aquesta deu papa de Roma. L'arrompedura qu'es definitiu quan la quatau crotzada dab **la sacamenderia de Constantinople en 1204 peus crotzats**.

L'empèri bizantin que's remet a malaise d'aquera espròva e que despareish dab la presa de la vila peus Turcs en 1453.

2. De la neishença de l'Islam a la presa de Bagdad peus Mongòus : poders, societats, culturas deu sègle VIIau au XIIIau.

Vaduda d'un empèri musulman

Muhammad que neish a la Meca en Arabia cap a 570. Tribús crestianas, judivas o politeistas numerosas qu'i viven alavetz. En 612, Muhammad qu'affirma aver recebut **ua revelacion d'Allah** (Diu). Qu'es designat alavetz com lo darrèr **profèta**. Qu'impausa ua religion monoteista navèra aperada **l'Islam**. De cara au reboish deus politeistas de la Meca, qu'amassa ua armada e que conqueseish la vila puish l'ensem de l'Arabia abans de's morir en 632.

Un empèri gavidat per califas

Dens lo monde musulman, las nocions de califa e de califat que son centraus. Lo califa (« successor ») qu'invòca l'eretatge deu profèta Muhammad.

Qu'es dab lo quatau califa, Alí, cosin e gendre de Muhammad, que vaden las **divisions entre muslimans**. Aquesta division deus muslimans qu'acara **los muslimans sunnits e los muslimans shiites**. Peus shiites Alí qu'es lo prumèr imam.

[SOMARI](#)

Les successors de Muhammad que sont donc aperats **califas**. Que persegueishen las conquistas musulmanas subretot aus despens de l'empèri bizantin on las populacions e's converteishen a l'Islam. **Entre 632 e 750, los conquistaires arabes que crean un empèri qui s'espandeish de la peninsula iberica a China.**

Aqueste empèri qu'es poblat de populacions crestianas, judivas o dab autas credenças. L'empèri que s'organiza dab la fòrma d'un **califat**. **La dinastia deus Omeiades que senhoreja lo monde musulman dinc a 750 despuish la lor capitala de Damàs** enlà, mes que tirasseja ad impausar l'estabilitat ad un territòri immense qui va d'Indús dinc a la peninsula iberica. Au darrèr de la batalha deu Gran Zab (dens Iraq de uei), **la dinastia deus Abbassides que s'impausa, qui damorarà au poder dinc a 1258.**

La caduda de l'empèri

Los califas ne s'i escaden pas mei, autanlèu lo siècle IXau, ad impausar la lor dominacion sus l'ensem de l'empèri. Províncias com al-Andalus que vaden califats rivaus. Las **crotzadas crestianas** qu'aflaqueishen l'empèri autanlèu lo siècle Xiau e **Bagdad qu'es conquesida peus Mongòus en 1258.**

L'armada mongòla, miada per Holagó Khan e lo commandant chinés Guò Kan, que s'installè a Bagdad en novembre de 1257. Artilhèrs chinés, atau com Arménians, Georgians, Turcs e Pèrses que participèn au sièti. La vila qu'estó



presa, sacamandejada e cramada ; los estatjants qu'estón esmacassats.

3. La Maditerranèa, un espaci de contacte entre aquestes empèris.

Contactes arrusts

Au sègle XIau, l'esplandiment deus Turcs musulmans en Orient que hè cràner aus Crestians d'Occident de non pas mei poder anar en romivatge en Tèrra santa (Jerusalèm). **En 1095, lo papa Urban IIau qu'avia la prumèra crotzada per desliurar lo suberhòs deu Crist.**

Los crotzats que **s'apodèran de Jerusalèm (1099)** e que s'installan en Siria-Palestina on crean los Estats latins d'orient. En 1187, lo capdau musulman Saladin que tòrnau gahar Jerusalèm. Las crotzadas de secors que s'i mauescaden e los Estats latins que desapareishen. La quatau crotzada que s'acaba a Constantinople on los crotzats, esmiraglats peu son riquèr, qu'arlandèjan la vila puish que s'installan dens l'empèri bizantin.

En Espanha, los crestians que s'avian a la reconquista de las tèrras musulmanas, qu'es la "Reconquista".

La victòria crestiana de Las Navas de Tolosa (1212) que marca lo dabut de la reconquista d'Andalosia.


Contactes frutècs

Lo negòci qu'es prosperant a l'entorn de la Mediterranèu. Dinc au sègle XIau, qu'es en mans deus Bizantins e deus Arabes. A partir deu sègle XIIau, que son las **vilas italianas** qui tiran los avantages màgers deu comèrci : Venècia sustot, puish Gènoa e Pisa. Qu'obtienen lo dret de crear **Agéncias** (pòrts comerciaus) dens l'empèri bizantin mes taben dens l'empèri musulman. Las mercanderias orientaus (espècias, seda) que son hòt recercadas en Euròpa, çò qui assegura lo lor riquèr.

Los escambis comerciaus e las expedicions militars en Mediterranèa qu'afavoreishen l'encontre entre las civilisacions crestianas e musulmana. Las òbras deus sapients de l'Antiquitat grecò-romana que son arreviradas en arabe et en latin. Lo Coran qu'es arrevirat en Latin. Los Arabes qu'espandeishen las coneishenças lors en matematicas (utilizacion de la chifra zèro) et en medecina (cirurgia subertot).

Tolède, Andalosia com Sicília que son los lòcs on las civilizacions de la Mediterranèa que son amassadas mei. La tolerància que permet aus fidèus de las religions desparièras de víver amassa en patz. **Las òbras d'art qu'aplègan las influéncias bizantinas, arabas e occidentaus.**

[SOMARI](#)



Mapa mentau



Reconquesta
en Espanya

Des contacts
nuageux

Croisades

Commerce


Savants
de l'Antiquité
traduits

Des contacts
fructueux

Connaissances
mathématiques
chiffre 0

Arts byzantin,
arabe et
occidental réunis

Connaissances
médiévales



Omeyyades
660 - 750
DAMAS

Abassides
750 - 13^e siècle
BAGDAD

Calife
chef politique, militaire
et chef religieux

SOMARI

